

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA 3 (P3)

PUDUNGWANA 2012

**MATSHWAO: 100**

**NAKO: dihora tse 2½**

**Pampiri ena e na le maqephe a 7.**

**DITAELO HO MOHLAHLAHOBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO tse THARO, e leng:

KAROLO YA A:	Moqoqo	(50)
KAROLO YA B:	Ditema tsa kgokahano tse telele	(30)
KAROLO YA C:	Ditema tsa kgokahano tse kgutshwane	(20)

2. Araba potso e le NNGWE karolong e nngwe le e nngwe.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala karolo e NNGWE le e NNGWE leqephepeng le LETJHA, mme o sehe mola qetellong ya karolo ka nngwe.
5. Karolong e nngwe le e nngwe etsa moralo (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano, daekeramo kapa tjhate e bontshang tatellano ya mehopollo ya sehlooho kapa etsa feela lenane la dintlha tseo o tla ngola ka tsona boitokisetsong ba hao ba ho hlahisa tema e hlokehang). Boela o lekole botjha mosebetsi wa hao ka ho o bala hape, ho o nahanisisa, ho o lokisa diphoso, le ho nehelana ka sehlahiswa se phethetsweng. Sebedisa pensele ha o lokisa diphoso. O tla abelwa matshwao bakeng sa ho ela hloko mehato ena.
6. Meralo yohle e totobatswe hantle hore ke meralo, pele ho hlahiswa tema e ngolwang.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:
- |              |               |
|--------------|---------------|
| KAROLO YA A: | metsotso e 80 |
| KAROLO YA B: | metsotso e 40 |
| KAROLO YA C: | metsotso e 30 |
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
- ELA HLOKO: Ngola nomoro le sehlooho sa moqoqo oo o o kgethileng.
9. Ngola sehlooho se loketseng potso eo o e kgethileng, kapa sehlooho seo o iqapetseng sona dipotsong tseo ho sa nehelanwang ka dihlooho ho tsona.
- ELA HLOKO: Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswa.
10. Ngola ka mongolo o makgethe o balehang.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho se le SENG mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 250 ho isa ho a 300. Hopola ho etsa moralo wa tema ya hao le ho boela o e bala hape ho lokisa diphoso.

- 1.1 Ho na le pale eo le kileng la e phetelwa mme ha o e lebale. Ngola moqoqo oo ho wona o phetang pale eo. Sehlooho sa moqoqo e be:

*Pale eo nke keng ka e lebala lekgale.*

**[50]**

- 1.2 Batho ba bang ba re tharollo dikotsing tsa mebileng, e ka tliswa ke phokotso ya moedi wa lebelo. Feela wena o na le maikutlo a fapaneng le ana. Ngola moqoqo oo sehlooho sa wona e leng:

*Kotlo e boima ho batlodi ba molao ke yona feela tharollo dikotsing tsa mebileng.*

**[50]**

- 1.3 O ne o le teng moketeng ha dinokwane di itahlela moketjaneng oo mme di o senya. Ngola moqoqo oo sehlooho sa wona e leng:

*Tsa re senyetsa mokete tseo dinokwane!*

**[50]**

- 1.4 Diselefounu ke disebediswa tsa bohlokwa kajeno leha ho le jwalo di ntse di baka mathata. Ngola moqoqo oo sehlooho sa wona e leng:

*Botle le bobo ba diselefounu.*

**[50]**


- 1.5 Tshebediso e mpe ya dithethefatsi e atile baithuting ba bangata. Ngola moqoqo oo ho wona o nehelanang ka mehopolo ya hao ya kamoo bothata bona bo ka rarollwang kateng. Sehlooho sa moqoqo e be:

*Tharollo tshebedisong e mpe ya dithethefatsi baithuting.*

**[50]**

1.6 Kgetha setshwantsho se le SENG ho tseba tse latelang mme o etse qeto ya hore se bolelang, ebe o ngola moqoqo ka sona. Neha moqoqo wa hao sehlooho.


1.6.1



[Setshwantsho sena se qotsitse bukeng ya Sediba, NE Maletle 2005:62]

[50]

1.6.2



[Setshwantsho sena se qotsitse bukeng ya Mmampodi, MR Phuroe le ba bang 2008:48]

[50]

1.6.3



[Setshwantsho sena se qotsitse bukeng ya Sediba, NE Maletse 2005:62]

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:**

**50**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole tema e le NNGWE ya bolelele ba mantswe a 120 ho isa ho a 150 (dikahare feela). Ngola feela nomoro ya potso le tema eo o e kgethileng. Hopola ho etsa moralo wa tema ya hao, le ho boela o e bala hape ho lokisa diphoso.

- 2.1 Motswala wa hao o hlolehile ho pasa ditlahlobong tsa mariha. Mo ngolle **lengolo** leo ka lona o mo kgothatsang. [30]
- 2.2 Motswalle wa hao o ithatela meketjana le menate hoo a se nang taba le dithuto tsa hae. Jwale o mo etetse ho tla buisana le yena ka boitshwaro bona ba hae. Ngola **puisano** e pakeng tsa lona. [30]
- 2.3 Sehlopha sa naha sa bolo ya maoto BafanaBafana, se boetse se hlolehile ho kenela thonamente ya mohope wa Afrika. Ngola **Atikele** e yang koranteng mme o hlahise maikutlo a hao ka taba ena. [30]
- 2.4 Ntate wa hao o sa tswa qala kgwebo ya bohahlaudi empa kgwebo ena e na le bothata ba ho hohela bahahlaudi. Ngola **boroutjhara** ho bapatsa kgwebo ena. [30]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30**



**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****POTSO YA 3**

Kgetha mme o ngole tema e le NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Ngola feela nomoro ya tema eo o e kgethileng. Hopola ho etsa moralo wa tema ya hao, le ho boela o e bala hape ho lokisa diphoso.

- 3.1 Ausi wa hao o na le kgwebo e etsang dihlahiswa tsa letlalo. O etsa mabanta, mekotlana ya basadi le meqathatso. Ngola **papatso** e bapatsang kgwebo ena. [20]
- 3.2 O ne o ile sebokeng sa baithuti Thekong moo baithuti ba neng ba tshohla ditsela tse fapaneng tsa ho ithuta le bohlokwa ba thekenoloji dikolong. Ngola diketsahalo tseo tsa matsatsi a mararo **bukatsatsing/Dayaring** ya hao. Se le bale ho totobatsa dintho tse ntjha tseo o ithutileng tsona sebokeng seo. [20]
- 3.3 Motswalao o batla ho tla lata diforomo Univesithing ya Lerothodi mme ha a tsebe moo univesithi e leng hona teng. Mo ngolle **ditshupiso** tseo a lokelang ho di latela ho tloha seteisheneng sa Mothusi, ho ya fihla univesithing ya Lerothodi.
- Ithuse ka mmapa oo o o fuweng leqepheng la 7 la pampiri ena ya dipotso. [20]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100**

3.3 MMAPA

				UNIVESITHI YA LEROTHODI	
<b>Mmila wa Mohale</b>	<b>Mmila wa Mohale</b>	<b>Mmila wa Mohale</b>	<b>Mmila wa Mohale</b>	<b>Mmila wa Mohale</b>	<b>Mmila wa Mohale</b>
	Mabenkele a GAME	Lebenkele la Pep		Lebenkele la Steers	
<b>Mmila wa Bereng</b>	<b>Mmila wa Bereng</b>	<b>Mmila wa Bereng</b>	<b>Mmila wa Bereng</b>	<b>Mmila wa Bereng</b>	<b>Mmila wa Bereng</b>
Banka ya FNB	EDGARS	Lebenkele la Ramatheola		McDonald's	MABENKELE A DIPHAHLO
<b>Mmila wa Letsie</b>	<b>Mmila wa Letsie</b>	<b>Mmila wa Letsie</b>	<b>Mmila wa Letsie</b>	<b>Mmila wa Letsie</b>	<b>Mmila wa Letsie</b>
KFC	Poso	Nando's		Banka ya ABSA	Laeborari
	<b>Mmila wa Naledi</b>	<b>Mmila wa Naledi</b>	<b>Mmila wa Naledi</b>	<b>Mmila wa Naledi</b>	<b>Mmila wa Naledi</b>
<b>SETEISHENE SA MOTHUSI</b>					